



## Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382.20.266.326; 266.327; +382.69.446.094; Fax: +382.20.266.328  
mans@t-com.me, www.mans.co.me

Crna Gora  
Skupština Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	24. XII 2014. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-41/14-158
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	POSLOJ

- nvo - M A N S -  
Broj: 14/74413  
Podgorica, 24/12/2014

Predmet: Zahtjev za dostavljanje informacije

Poštovani,

Molimo Vas da nam na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavite KOPIJU:


\* uvid u kompletnu dokumentaciju vezanu za postupak prodaje i privatizacije imovine hotelsko-turističkog preduzeća "Onogošt" iz Nikšića, koja je u posjedu Skupštine Crne Gore

Molimo Vas da rješenje donešeno po ovom zahtjevu i tražene informacije dostavite na adresu Dalmatinska ulica broj 188, 81000 Podgorica.

Ukoliko tražene informacije posjedujete u elektronskoj formi molimo Vas da ih prosljedite na e-mail adresu mans@t-com.me.

Podnosilac zahtjeva:

Janković Vuk, koordinator pravnog programa

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Federal Department of Foreign Affairs FDFA

  
Switzerland 2014









*Skupština Crne Gore*  
*Generalni sekretar*

Broj: 00-41/14-159/1  
Podgorica, 29. decembar 2014. godine

**POZIV ZA ISPRAVKU PODNESKA**

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, podnosilac zahtjeva za pristup informacijama, br. 14/74413 od 24. decembra 2014. godine, koji se odnosi na kompletnu dokumentaciju vezanu za postupak prodaje i privatizacije imovine hotelsko-turističkog preduzeća „Onogošt“ iz Nikšića, poziva se da u roku od tri dana od dana prijema ovog poziva otkloni nedostatak koji se tiče određenja traženog načina pristupa informacijama, imajući u vidu da nije precizirano da li se traži pristup omogućavanjem uvida ili dostavom kopija informacija.

Napominjem da rok za rješavanje o zahtjevu počinje teći od dana podnošenja ispravljenog zahtjeva.

Ukoliko Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS u predviđenom roku ne otkloni navedeni nedostatak, podnesak će biti zaključkom odbačen, u smislu člana 28 Zakona o slobodnom pristupu inofmacijama.

**Dostavljeno:**

- \*Podnosiocu zahtjeva
- \*u spise predmeta
- \*a/a

  
Ivana Stanković



## Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS

Dalmatinska 188, 81000 Podgorica, Crna Gora  
Tel/fax: +382.20.266.326; 266 327; +382.69.446. 094  
mans@t-com.me, www.mans.co.me



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

Crna Gora  
Skupština Crne Gore

PRIMLJENO:	3 11	20 15	GOD.
4 KLASIFIKACIONI BROJ:	00-41/14-159/5		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

- nvo - M A N S -

Broj 15/74413

Podgorica, 03.02.2015.

**Predmet: Veza sa aktom broj: 00-41/14-159/1 od 29. decembra 2014. godine**

Poštovani,



Dana 24. decembra 2015. godine uputili smo zahtjev za slobodan pristup informacijama i od Skupštine Crne Gore zatražili pristup:

- kompletnoj dokumentaciji koja je vezana za postupak prodaje i privatizacije imovine hotelsko-turističkog preduzeća "Onogošt" iz Nikšića, koja je u posjedu Skupštine Crne Gore.

Dana 12. januara 2015. godine dostavljen nam je dopis, kojim se obavještavamo da je neophodno precizirati zahtjev za slobodan pristup informacijama, s obzirom da nije jasno da li tražimo dostavljanje kopije ili omogućavanje uvida.

S tim u vezi, molimo da nam pristup navedenoj informaciji omogućite na način što ćemo izvršiti neposredan uvid u Vašim prostorijama i po potrebi slikati određene stranice dokumentacije.

S poštovanjem  
Janković Vuk, koordinator pravnog programa





*Skupština Crne Gore*  
*Generalni sekretar*

Broj: 00-41/14-159/8  
Podgorica, 18. februar 2015. godine

Skupština Crne Gore, na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 44/12), postupajući po zahtjevu za pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, Dalmatinska ulica br. 188, br. 15/74413 od 3. februara 2015. godine, radi pristupa informacijama, donosi

**RJEŠENJE**

Usvaja se zahtjev za pristup informacijama Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice, br. 15/74413 od 3. februara 2015. godine, pa joj se dozvoljava pristup kompletnoj dokumentaciji koja je vezana za postupak prodaje i privatizacije imovine hotelsko-turističkog preduzeća „Onogošt“ iz Nikšića, koja je u posjedu Skupštine Crne Gore. Pri tome, ograničava se pristup dijelu informacija koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno jedinstvene matične brojeve građana, datume rođenja, brojeve ličnih karata, adrese stanovanja, brojeve mobilnih telefona i druge lične podatke fizičkih lica čija se imena pojavljuju u traženoj dokumentaciji, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, na način što se ti podaci brišu, odnosno pokrivaju.

Pristup traženim informacijama ostvariće se neposrednim uvidom u iste, u prostorijama Skupštine Crne Gore, u Pisarnici, dana 19. februara 2015. godine. Odgovorna lica za realizaciju ovog rješenja su Ljiljana Stamatović i Nela Kaluđerović.

U pogledu načina pristupa traženim informacijama, odbija se zahtjev da se, po potrebi, odobri slikanje određenih stranica dokumentacije, imajući u vidu čl. 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

**Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.**

## O b r a z l o ž e n j e

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora - MANS iz Podgorice podnijela je Skupštini Crne Gore zahtjev za pristup informacijama, br. 15/74413 od 3. februara 2015. godine, kojim je tražila da joj se omogući uvid i, po potrebi, slikanje određenih stranica kompletne dokumentacije koja je vezana za postupak prodaje i privatizacije imovine hotelsko-turističkog preduzeća „Onogošt“ iz Nikšića, koja je u posjedu Skupštine Crne Gore.

U postupku po zahtjevu, Skupština Crne Gore je utvrdila da posjeduje tražene informacije, opisane u stavu 1 dispozitivu rješenja. Utvrđeno je da se u dijelu informacija, opisanom u stavu 1 dispozitiva rješenja, ne nalaze podaci čijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz člana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev u ovom dijelu treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa članom 13 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Skupština Crne Gore je utvrdila da dio traženih informacija, opisanih u stavu 1 dispozitiva rješenja, sadrži i jedinstvene matične brojeve građana, datume rođenja, brojeve ličnih karata, adrese stanovanja, brojeve mobilnih telefona i druge lične podatke fizičkih lica čija se imena pojavljuju u traženoj dokumentaciji, radi čije zaštite je, članom 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, propisana mogućnost ograničenja pristupa informacijama. Objavljivanje podataka koje sadrži predmetna dokumentacija, kao što su jedinstveni matični brojevi građana, datumi rođenja, brojevi ličnih karata, adrese stanovanja, brojevi mobilnih telefona i drugi lični podaci, je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izuzev u slučajevima gdje se utvrdi da nad zaštitom ličnih podataka prevladava javni interes, odnosno pravo javnosti da zna. Shodno navedenom, Skupština Crne Gore nalazi da je ovim informacijama potrebno ograničiti pristup do isteka roka iz člana 15 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Pristup navedenom dijelu informacija ograničava se brisanjem, odnosno pokrivanjem, na način da se ne ošteti izvornik informacija, kako je to i propisano članom 24 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. S tim u skladu, na dijelu informacije kojem je pristup ograničen, unijeta je napomena o izvršenom brisanju, odnosno pokrivanju, sa obavještenjem o obimu izvršenog brisanja.

U pogledu načina pristupa traženim informacijama, odbija se zahtjev da se, po potrebi, odobri slikanje određenih stranica dokumentacije, imajući u vidu čl. 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Član 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisuje da podnosilac zahtjeva ima pravo da izabere način na koji želi da ostvari pristup traženoj informaciji, i to: 1) neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama organa vlasti; 2) prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama organa vlasti; 3) dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rješenja, neposredno ili preko Skupštine Crne Gore. Žalba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na žiro račun br. 907-83001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama („Sl. list RCG“, br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, i „Sl. list Crne Gore“, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11, 26/11 i 56/13).

**Dostavljeno:**

\*Podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama

\*u spise predmeta

\*a/a



Siniša Stanković